

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI I NASILJA NAD ŽENAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama (u daljem tekstu: zaštita) ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima.

Nasilje u porodici

Član 2

Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, je činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava ili povređuje fizički, psihički ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno i da li učinilac nasilja živi ili je živio u istom porodičnom domaćinstvu sa žrtvom nasilja.

Članovi porodice

Član 3

Članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:

- 1) bračni ili vanbračni supružnici, njihova djeca i djeca svakog od njih;
- 2) partneri u zajednici života lica istog pola;
- 3) krvni srodnici i srodnici iz usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva;
- 4) tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom srodstva u bračnoj ili vanbračnoj zajednici;
- 5) partneri u intimnoj vezi;
- 6) lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu, bez obzira na srodstvo;
- 7) lica koja imaju zajedničko dijete ili je dijete na putu da bude rođeno i u slučaju da nikad nijesu živjela u istom porodičnom domaćinstvu;
- 8) bivši bračni ili vanbračni supružnici i bivši partneri u zajednici života lica istog pola;
- 9) bivši tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom srodstva i bivši partneri u intimnoj vezi.

Dijete je lice koje nije navršilo 18 godina života.

Nasilje nad ženama

Član 4

Nasilje nad ženama, u smislu ovog zakona, predstavlja svaku radnju rodno zasnovanog nasilja usmjerenu protiv žene ili ženskog djeteta zato što je žena ili žensko dijete ili koja nesrazmjerno pogađa žene ili žensku djecu, kojom se ugrožava ili povređuje fizički, psihički ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje ili spokojstvo, uključujući i prijetnje takvim radnjama, prinudu ili proizvoljno lišenje slobode, bez obzira na to da li se vrši u javnom ili privatnom životu.

Žrtva

Član 5

Žrtvom, u smislu ovog zakona, smatra se svako lice koje je pretrpjelo štetu neposredno prouzrokovanu nasiljem u porodici ili nasiljem nad ženama (u daljem tekstu: nasilje), uključujući i dijete koje je pretrpjelo štetu usljed prisustvovanja nasilju u porodici, odnosno nasilju nad ženama.

Pravo na pomoć i zaštitu

Član 6

Žrtva nasilja (u daljem tekstu: žrtva) ima pravo na psihosocijalnu i pravnu pomoć i socijalnu i medicinsku zaštitu, u skladu sa zakonom.

Zaštita žrtve obezbjeđuje se i izricanjem zaštitnih mjera.

Posebnu pomoć i zaštitu uživa žrtva koja je dijete, starije lice, lice sa invaliditetom ili drugo lice sa poteškoćama i smetnjama u razvoju i lice koje nije sposobno da se o sebi stara, u skladu sa zakonom.

Primjena odredaba drugog zakona na prava djeteta kao žrtve, oštećenog ili svjedoka

Član 7

Na prava djeteta kao žrtve, oštećenog ili svjedoka u postupku zaštite od nasilja u porodici, odnosno nasilja nad ženama primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Institucije koje se bave zaštitom

Član 8

Organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove (u daljem tekstu: policija), sud za prekršaje, Državno tužilaštvo, centar za socijalni rad ili druga ustanova socijalne i dječje zaštite, zdravstvena ustanova, kao i drugi organ i ustanova koji se bave zaštitom dužni su da u okviru svojih ovlašćenja pruže potpunu i koordiniranu zaštitu koja je neophodna za zaštitu žrtve u zavisnosti od stepena njene ugroženosti.

Nevladina organizacija, drugo pravno i fizičko lice mogu pružiti zaštitu u skladu sa zakonom.

Organi i ustanove iz stava 1 ovog člana dužni su da u skladu sa zakonom daju prioritet rješavanju slučajeva nasilja i obezbijede međusobno obavješćavanje i pomoć radi sprečavanja i otkrivanja nasilja, otklanjanja uzroka i pružanja pomoći žrtvi u uspostavljanju uslova za bezbjedan život.

Organi i ustanove iz stava 1 ovog člana dužni su da žrtvi iz člana 6 stav 3 ovog zakona pruže zaštitu u skladu sa individualnim potrebama žrtve.

Prilikom pružanja zaštite organi i ustanove iz stava 1 ovog člana dužni su da štite dostojanstvo žrtve.

Hitnost postupka

Član 9

U postupcima koji se odnose na zaštitu, organi i ustanove iz člana 8 stav 1 ovog zakona dužni su da postupaju hitno, vodeći računa da su interes i dobrobit žrtve, a naročito žrtve iz člana 6 stav 3 ovog zakona, prioritet u tim postupcima.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 10

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. ZAŠTITA ŽRTVE

1. Oblici i načini pružanja pomoći i zaštite

Oblici nasilja u porodici

Član 11

Ugrožavanjem fizičkog, psihičkog ili ekonomskog integriteta, mentalnog zdravlja i spokojsva drugog člana porodice smatra se posebno ako član porodice:

- 1) upotrijebi fizičku silu usljed koje nije nastupila tjelesna povreda drugog člana porodice;
- 2) prijeti napadom ili izaziva opasnost koja može prouzrokovati osjećaj lične nesigurnosti ili psihički bol drugog člana porodice;

- 3) verbalno napada, psuje, naziva pogrđnim imenom ili na drugi način vrijeđa drugog člana porodice;
- 4) ograničava drugom članu porodice slobodu komuniciranja sa trećim licima;
- 5) iscrpljuje radom ili uskraćuje san ili drugu vrstu odmora, prijeti izbacivanjem iz stana ili drugog prostora za stanovanje i/ili oduzimanjem djece;
- 6) uhodi ili na drugi način grubo uznemirava drugog člana porodice;
- 7) oštećuje ili uništava zajedničku imovinu ili imovinu drugog člana porodice ili pokušava da to učini;
- 8) uskraćuje osnovna sredstva za egzistenciju drugom članu porodice;
- 9) drskim ponašanjem ugrožava porodični mir drugog člana porodice; ili
- 10) uskraćuje, ograničava kretanje ili uništava pomagala ili opremu članu porodice koji je lice sa invaliditetom.

Ugrožavanjem fizičkog, psihičkog ili ekonomskog integriteta, mentalnog zdravlja i spokojsva drugog člana porodice smatra se i ako član porodice ne vodi dovoljno brigu o:

1) ishrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj zaštiti ili redovnom pohađanju škole ili ne sprečava dijete u štetnom druženju, skitnji, prosjačenju ili krađi ili na drugi način u većoj mjeri zanemaruje podizanje i vaspitanje djeteta;

2) ishrani, higijeni, odijevanju ili medicinskoj zaštiti drugog člana porodice o kome je dužan da se stara, a kome je potrebna posebna pomoć zbog bolesti, invaliditeta, starosti ili drugih ličnih svojstava zbog kojih nije sposoban da se stara o sebi.

Težim oblikom nasilja u porodici smatra se prikrivanje člana porodice koji je lice sa invaliditetom ili drugo lice sa poteškoćama i smetnjama u razvoju.

Oblici nasilja nad ženama

Član 12

Ugrožavanjem fizičkog, psihičkog ili ekonomskog integriteta, mentalnog zdravlja i spokojsva žene ili ženskog djeteta smatra se posebno ako lice:

- 1) upotrijebi fizičku silu usljed koje nije nastupila tjelesna povreda žene ili ženskog djeteta;
- 2) prijeti napadom ili izaziva opasnost koja može prouzrokovati osjećaj lične nesigurnosti ili psihički bol kod žene ili ženskog djeteta;
- 3) verbalno napada, psuje, naziva pogrđnim imenom ili na drugi način vrijeđa ženu ili žensko dijete;
- 4) ograničava ženi ili ženskom djetetu slobodu komuniciranja sa trećim licima;
- 5) iscrpljuje ženu ili žensko dijete radom ili uskraćuje san ili drugu vrstu odmora, prijeti izbacivanjem iz stana ili drugog prostora za stanovanje i/ili oduzimanjem djece;
- 6) uhodi ili na drugi način grubo uznemirava ženu ili žensko dijete;
- 7) oštećuje ili uništava zajedničku imovinu ili imovinu žene ili ženskog djeteta ili pokušava da to učini;
- 8) uskraćuje osnovna sredstva za egzistenciju žene ili ženskog djeteta;
- 9) drskim ponašanjem ugrožava mir žene ili ženskog djeteta;
- 10) uskraćuje, ograničava kretanje ili uništava pomagala ili opremu ženi ili ženskom djetetu koje je lice sa invaliditetom.

Dužnost prijavljivanja nasilja

Član 13

Državni organ, organ državne uprave, zdravstvena, obrazovna i druga ustanova dužni su da prijave policiji učinjeno nasilje za koje saznaju u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, odnosno djelatnosti.

Prijavu o učinjenom nasilju dužno je da policiji podnese odgovorno lice u organu ili ustanovi iz stava 1 ovog člana, kao i zdravstveni i socijalni radnik, nastavnik, vaspitač i drugo lice koje sazna za učinjeno nasilje u vršenju svojih poslova.

Lice iz stava 2 ovog člana koje ima neposredno saznanje da je dijete svjedok nasilja u porodici, odnosno nasilja nad ženama u prijavi o učinjenom nasilju dužno je da to posebno naznači.

Sud za prekršaje i policija dužni su da obavijeste centar za socijalni rad o prijavljenom nasilju.

Hitna intervencija

Član 14

Nakon saznanja za nasilje, policija će bez odlaganja preduzeti radnje i mjere u cilju zaštite žrtve, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi, prekršajni postupak, krivični postupak i zaštita svjedoka.

Žrtva ima pravo da nakon podnošenja prijave bude ispitana bez neopravdanog odlaganja, kao i da se sva dalja saslušanja žrtve sprovode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe prekršajnog postupka.

Centar za socijalni rad, odnosno druga ustanova socijalne i dječje zaštite, zdravstvena ustanova, kao i drugi organ i ustanova koji se bave zaštitom dužni su da, bez odlaganja, pruže zaštitu i pomoć žrtvi u skladu sa svojim nadležnostima.

Organi i ustanove iz stava 3 ovog člana dužni su da vode brigu o svim potrebama žrtve i omoguće joj pristup svim oblicima pomoći i zaštite.

Žrtva ima pravo da bude obaviještena od strane policije i suda za prekršaje o mjerama i radnjama preduzetim povodom njene prijave, da podnese pritužbu zbog nepreduzimanja radnji, kao i da bude obaviještena o donošenju rješenja o zadržavanju učinioca nasilja.

Plan pomoći žrtvi

Član 15

Centar za socijalni rad obrazuje stručni tim od predstavnika te ustanove, organa i službi lokalne uprave, policije, nevladinih organizacija i stručnjaka koji se bave pitanjima porodice, radi utvrđivanja plana pomoći žrtvi i koordinacije aktivnosti u procesu pomoći žrtvi, u skladu sa njenim potrebama i izborom.

Plan pomoći žrtvi posebno sadrži mjere koje je potrebno preduzeti u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

Ako je žrtva dijete, plan pomoći žrtvi sadrži i mjere za zaštitu djeteta u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi.

Radi sprovođenja aktivnosti iz stava 1 ovog člana, stručni tim može obrazovati i drugi organ, ustanova ili organizacija koja se bavi zaštitom.

Socijalna zaštita

Član 16

Socijalna zaštita žrtve pruža se u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

Pravna pomoć

Član 17

Žrtva ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa posebnim zakonom.

Obezbjedenje žrtve

Član 18

Policijski službenik je dužan da prati žrtvu u stan ili drugi prostor za stanovanje prilikom uzimanja ličnih stvari koje su joj neophodne u svakodnevnom životu, osim ako se žrtva tome izričito protivi.

Radnja iz stava 1 ovog člana može se izvršiti i radi obezbjeđenja privremenog smještaja i zbrinjavanja žrtve.

Povjerljivost postupanja

Član 19

Organi, ustanove, organizacije i druga pravna i fizička lica iz člana 8 stav 1 ovog zakona dužni su da čuvaju povjerljivost informacija i obezbijede zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

O žrtvi ili članu porodice koji je učinio nasilje ne smije se javno objaviti informacija na osnovu koje se može prepoznati žrtva ili član porodice žrtve, osim ako je punoljetna žrtva sa tim izričito saglasna.

Povjerljivo lice

Član 20

Žrtva može izabrati lice koje će prisustvovati svim postupcima i radnjama u vezi zaštite (u daljem tekstu: povjerljivo lice).

Povjerljivo lice može biti član porodice, lice iz organa, ustanove, nevladine organizacije i drugog pravnog lica ili drugo lice u koje žrtva ima povjerenje.

Povjerljivo lice ne može biti lice koje je učinilo nasilje (u daljem tekstu: učinilac nasilja), kao ni bilo koje drugo lice koje je svjedok u postupku.

Žrtva može izabrati povjerljivo lice prije ili u toku postupka i preduzimanja radnji u vezi zaštite.

Nadležni organi su obavezni da omoguće prisustvo povjerljivog lica u svim postupcima i radnjama u kojim je uključena žrtva.

Multidisciplinarni tim i princip saradnje

Član 21

Radi organizovanja, praćenja i unapređenja koordinirane i efikasne zaštite žrtava nasilja organ ili ustanova iz člana 8 stav 1 ovog zakona može obrazovati tim koji se sastoji od stručnjaka iz oblasti socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, policijske zaštite, zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i predstavnika nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žrtava.

2. Zaštitne mjere

Svrha zaštitnih mjera

Član 22

Zaštitne mjere se izriču radi sprječavanja i suzbijanja nasilja, otklanjanja posljedica učinjenog nasilja i preduzimanja efikasnih mjera prevaspitanja učinioca nasilja i otklanjanja okolnosti koje pogoduju ili podstiču vršenje novog nasilja.

Vrste zaštitnih mjera

Član 23

Učiniocu nasilja može se izreći jedna ili više zaštitnih mjera:

- 1) udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje (u daljem tekstu: udaljenje iz stana);
- 2) zabrana približavanja;
- 3) zabrana kontaktiranja;
- 4) zabrana uznemiravanja;
- 5) zabrana uhođenja;
- 6) obavezno liječenje od zavisnosti;
- 7) obavezni psihosocijalni tretman.

Prilikom izricanja mjera iz stava 1 ovog člana mora se voditi računa o najboljem interesu djeteta.

Organi i ustanove iz člana 8 stav 1 ovog zakona dužni su da učiniocu nasilja pruže odgovarajuće informacije o njegovim pravima.

Udaljenje iz stana

Član 24

Udaljenje iz stana može se izreći učiniocu nasilja koji sa žrtvom živi u stanu ili drugom prostoru za stanovanje, bez obzira na svojinska i druga prava učinioca nasilja i žrtve na stanu ili drugom prostoru za stanovanje, ako postoji opasnost da ponovo učini nasilje.

Učinilac nasilja kome je izrečeno udaljenje iz stana dužan je da odmah napusti stan ili drugi prostor za stanovanje.

Udaljenje iz stana izriče se u trajanju koje ne može biti kraće od trideset dana niti duže od jedne godine.

Zabrana približavanja

Član 25

Zabrana približavanja žrtvi može se izreći učiniocu nasilja ako postoji opasnost da ponovo učini nasilje ili ako bi prisustvo učinioca nasilja u blizini žrtve kod žrtve stvaralo visok stepen duševne patnje koja, kraće ili duže vrijeme, onemogućava normalne psihičke aktivnosti žrtve.

Sud za prekršaje je dužan da u rješenju o zabrani približavanja odredi mjesto ili područje u kojem se učinilac nasilja ne smije približiti žrtvi.

Zabrana približavanja izriče se u trajanju koje ne može biti kraće od trideset dana niti duže od jedne godine.

Zabrana kontaktiranja

Član 26

Zabrana kontaktiranja sa žrtvom može se izreći učiniocu nasilja ako postoji opasnost da ponovo učini nasilje ili ako bi kontaktiranje kod žrtve stvaralo visok stepen duševne patnje koja, kraće ili duže vrijeme, onemogućava normalne psihičke aktivnosti žrtve.

Sud za prekršaje je dužan da u rješenju o zabrani kontaktiranja odredi način na koji učinilac nasilja ne smije kontaktirati žrtvu.

Zabrana kontaktiranja izriče se u trajanju koje ne može biti kraće od trideset dana niti duže od jedne godine.

Zabrana uznemiravanja

Član 27

Zabrana uznemiravanja žrtve može se izreći učiniocu nasilja ako postoji opasnost da ponovo učini nasilje.

Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana izriče se u trajanju koje ne može biti kraće od trideset dana niti duže od jedne godine.

Zabrana uhođenja

Član 28

Zabrana uhođenja žrtve može se izreći učiniocu nasilja ako postoji opasnost da ponovo učini nasilje.

Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana izriče se u trajanju koje ne može biti kraće od trideset dana niti duže od jedne godine.

Obavezno liječenje od zavisnosti

Član 29

Obavezno liječenje od zavisnosti može se izreći učiniocu nasilja koji usljed zavisnosti od alkohola, opojnih droga ili psihotropnih supstanci učini nasilje, a postoji opasnost da zbog te zavisnosti ponovo učini nasilje.

Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana traje dok postoji potreba za liječenjem, ali ne duže od jedne godine.

Obavezni psihosocijalni tretman

Član 30

Obavezni psihosocijalni tretman može se izreći učiniocu nasilja radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja i prevaspitanja, odnosno u cilju smanjivanja i otklanjanja opasnosti da ponovo učini nasilje.

Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana traje do prestanka razloga zbog kojeg je izrečena, ali ne kraće od šest mjeseci.

Bliži način određivanja i sprovođenja zaštitne mjere iz stava 1 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

3. Postupak za određivanje zaštitnih mjera

Izricanje zaštitne mjere

Član 31

Zaštitna mjera se može izreći uz kaznu ili kao samostalna sankcija.

Sud za prekršaje može učiniocu nasilja izreći jednu ili više zaštitnih mjera kad postoje uslovi za njihovo izricanje propisani ovim zakonom.

Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja zaštitne mjere.

Sud za prekršaje može odlučiti da se produži vrijeme trajanja zaštitnih mjera iz čl. 24 do 30 ovog zakona ako nijesu prestali razlozi zbog kojih su one određene, ali ne duže od dvije godine.

Žrtva ima pravo da bude obaviještena o izrečenim zaštitnim mjerama, a na njen zahtjev i o odluci kojom se pravosnažno okončava postupak.

Podnosioci zahtjeva

Član 32

Zahtjev za određivanje zaštitne mjere (u daljem tekstu: zahtjev) mogu podnijeti žrtva ili njen zastupnik, centar za socijalni rad, odnosno druga ustanova socijalne i dječje zaštite, policija ili državni tužilac.

Zaštitnu mjeru sud za prekršaje može odrediti i po službenoj dužnosti.

Naredba

Član 33

Policijski službenik može, radi otklanjanja opasnosti po fizički integritet žrtve, narediti učiniocu nasilja udaljenje iz stana ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, koja ne može trajati duže od tri dana.

Pisano naređenje o udaljenju iz stana ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje policijski službenik mora uručiti učiniocu nasilja i žrtvi odmah, a najkasnije u roku od dva časa, u prisustvu punoljetnog lica koje može biti drugi policijski službenik, a koje nije član porodice.

Pisano naređenje iz stava 2 ovog člana mora da sadrži: dan i čas udaljenja ili zabrane vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, granice područja u kojima se učinilac nasilja ne smije kretati, boraviti ili približiti žrtvi i adresu boravka učinioca nasilja za vrijeme trajanja udaljenja ili zabrane vraćanja.

Prilikom napuštanja stana ili drugog prostora za stanovanje učinilac nasilja ima pravo da uzme svoje lične stvari neophodne za svakodnevni život i obavezu da preda policijskom službeniku ključeve od stana ili drugog prostora za stanovanje.

Policijski službenik pisano naređenje iz stava 2 ovog člana prilaže uz službeni izvještaj o događaju i o tome odmah, a najkasnije u roku od 12 časova, obavještava sud za prekršaje i centar za socijalni rad.

Sud za prekršaje će, u roku iz stava 1 ovog člana, odlučiti da li će izreći zaštitnu mjeru.

Bliži sadržaj i izgled obrasca pisanog naređenja iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Izricanje zaštitne mjere prije i u toku postupka

Član 34

Ako ocijeni da je neophodno da se žrtva bez odlaganja zaštiti, sud za prekršaje može prije pokretanja i u toku postupka izreći zaštitnu mjeru, najkasnije u roku od 48 časova od časa prijema zahtjeva.

Sud za prekršaje može zatražiti od centra za socijalni rad ili druge ustanove socijalne i dječje zaštite da mu pruži pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza i da iznese svoje mišljenje o svrsishodnosti tražene zaštitne mjere.

Ako je zahtjev podnesen prije pokretanja postupka, a podnosilac tog zahtjeva u roku od osam dana ne podnese zahtjev za pokretanje postupka, sud za prekršaje će ukinuti izrečenu zaštitnu mjeru.

Sud za prekršaje je dužan da podnosioca zahtjeva upozori na posljedice propuštanja podnošenja zahtjeva iz stava 3 ovog člana.

Žalba

Član 35

Protiv rješenja o određivanju zaštitne mjere može se izjaviti žalba u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja.

O žalbi odlučuje drugostepeni organ u roku od tri dana od dana prijema žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja o određivanju zaštitne mjere.

Produženje, prestanak i zamjena zaštitne mjere izrečene prije i u toku postupka

Član 36

Zaštitna mjera izrečena prije i u toku postupka može trajati dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mjera određena, a najduže do okončanja postupka.

Prije pravosnažnog okončanja postupka sud za prekršaje može zaštitnu mjeru izrečenu prije i u toku postupka zamijeniti drugom zaštitnom mjerom.

Obaveznost postupanja po zaštitnoj mjeri

Član 37

Učinilac nasilja je dužan da postupi u skladu sa izrečenom zaštitnom mjerom.

Lice koje u djelokrugu svog rada sazna da učinilac nasilja ne postupa u skladu sa izrečenom zaštitnom mjerom dužno je da o tome obavijesti sud za prekršaje, centar za socijalni rad, odnosno drugu ustanovu socijalne i dječje zaštite, policiju ili državnog tužioca.

Izvršenje rješenja

Član 38

Rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri sud za prekršaje je dužan da dostavi odmah organu ili ustanovi nadležnoj za sprovođenje izvršenja, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.

Rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri iz čl. 24 do 28 ovog zakona dostavlja se na izvršenje policiji.

Rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri iz čl. 29 i 30 ovog zakona dostavlja se organu, odnosno ustanovi koja izvršava zaštitnu mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje liječenje i rehabilitacija zavisnika od psihoaktivnih supstanci (lica sa poremećajem upotrebe alkohola i lica sa poremećajem upotrebe psihoaktivnih supstanci) i lica sa drugim poremećajima ponašanja.

Bliži način izvršenja rješenja o izrečenoj zaštitnoj mjeri iz čl. 24 do 28 ovog zakona propisuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, a bliži način izvršenja rješenja o izrečenoj zaštitnoj mjeri iz čl. 29 i 30 ovog zakona propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.

Dostavljanje rješenja i evidencija

Član 39

Rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri sud za prekršaje je dužan da dostavi centru za socijalni rad na čijoj teritoriji žrtva i učinilac nasilja imaju prebivalište ili boravište.

Evidenciju o prijavljenim slučajevima nasilja, žrtvama, učiniocima nasilja, izrečenim zaštitnim mjerama, kao i o drugim mjerama zaštite i pomoći vode organi i ustanove iz člana 8 stav 1 ovog zakona, u skladu sa svojim nadležnostima i dostavljaju je organu državne uprave nadležnom za ljudska i manjinska prava.

Shodna primjena zakona

Član 40

Na postupak određivanja i sprovođenja zaštitnih mjera primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje rad i ovlašćenja policije, prekršajni postupak, krivični postupak, krivične sankcije i njihova primjena i izvršenje, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Na prava žrtve shodno će se primjenjivati odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojim se uređuju prava žrtve krivičnih djela.

III. KAZNENE ODREDBE

Prekršajna odgovornost člana porodice

Član 41

Novčanom kaznom od 300 do 1.000 eura ili kaznom zatvora od najmanje deset dana kazniće se za prekršaj fizičko lice - član porodice, ako:

- 1) upotrijebi fizičku silu usljed koje nije nastupila tjelesna povreda drugog člana porodice (član 11 stav 1 tačka 1);
- 2) prijeti napadom ili izaziva opasnost koja može prouzrokovati osjećaj lične nesigurnosti ili psihički bol drugog člana porodice (član 11 stav 1 tačka 2);
- 3) verbalno napada, psuje, naziva pogrđnim imenom ili na drugi način vrijeđa drugog člana porodice (član 11 stav 1 tačka 3);
- 4) ograničava drugom članu porodice slobodu komuniciranja sa trećim licima (član 11 stav 1 tačka 4);
- 5) iscrpljuje radom ili uskraćuje san ili drugu vrstu odmora, prijeti izbacivanjem iz stana ili drugog prostora za stanovanje i/ili oduzimanjem djece (član 11 stav 1 tačka 5);
- 6) uhodi ili na drugi način grubo uznemirava drugog člana porodice (član 11 stav 1 tačka 6);
- 7) oštećuje ili uništava zajedničku imovinu ili imovinu drugog člana porodice ili pokušava da to učini (član 11 stav 1 tačka 7);
- 8) uskraćuje osnovna sredstva za egzistenciju drugom članu porodice (član 11 stav 1 tačka 8);
- 9) drskim ponašanjem ugrožava porodični mir drugog člana porodice (član 11 stav 1 tačka 9);

ili

- 10) uskraćuje, ograničava kretanje ili uništava pomagala ili opremu članu porodice koji je lice sa invaliditetom (član 11 stav 1 tačka 10).

Novčanom kaznom od najmanje 300 eura ili kaznom zatvora od najmanje 20 dana kazniće se za prekršaj punoljetni član porodice ako u prisustvu djeteta učini nasilje iz stava 1 ovog člana.

Novčanom kaznom od najmanje 500 eura ili kaznom zatvora od najmanje 30 dana kazniće se za prekršaj član porodice koji učini nasilje iz stava 1 ovog člana ako je žrtva djeteta.

Novčanom kaznom od najmanje 1.000 eura ili kaznom zatvora od najmanje 60 dana kazniće se za prekršaj član porodice koji prikriva člana porodice koji je lice sa invaliditetom ili drugo lice sa poteškoćama i smetnjama u razvoju (član 11 stav 3).

Prekršajna odgovornost za zanemarivanje

Član 42

Novčanom kaznom od 300 do 1000 eura ili kaznom zatvora od najmanje deset dana kazniće se za prekršaj član porodice ako ne vodi dovoljno brigu:

- 1) o ishrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj zaštiti ili redovnom pohađanju škole ili ne sprečava dijete u štetnom druženju, skitnji, prosjačenju ili krađi ili na drugi način u većoj mjeri zanemaruje podizanje i vaspitanje djeteta (član 11 stav 2 tačka 1);
- 2) o ishrani, higijeni, odijevanju ili medicinskoj zaštiti drugog člana porodice o kome je dužan da se stara, a kome je potrebna posebna pomoć zbog bolesti, invaliditeta, starosti ili drugih ličnih svojstava zbog kojih nije sposoban da se stara o sebi (član 11 stav 2 tačka 2).

Prekršajna odgovornost učinioca nasilja nad ženom

Član 43

Novčanom kaznom od 300 do 1000 eura ili kaznom zatvora od najmanje deset dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

- 1) upotrijebi fizičku silu usljed koje nije nastupila tjelesna povreda žene ili ženskog djeteta (član 12 stav 1 tačka 1);
- 2) prijeti napadom ili izaziva opasnost koja može prouzrokovati osjećaj lične nesigurnosti ili psihički bol žene ili ženskog djeteta (član 12 stav 1 tačka 2);

3) verbalno napada, psuje, naziva pogrdnim imenom ili na drugi način vrijeđa ženu ili žensko dijete (član 12 stav 1 tačka 3);

4) ograničava ženi ili ženskom djetetu slobodu komuniciranja sa trećim licima (član 12 stav 1 tačka 4);

5) iscrpljuje ženu ili žensko dijete radom ili uskraćuje san ili drugu vrstu odmora, prijeti izbacivanjem iz stana ili drugog prostora za stanovanje i/ili oduzimanjem djece (član 12 stav 1 tačka 5);

6) uhodi ili na drugi način grubo uznemirava ženu ili žensko dijete (član 12 stav 1 tačka 6);

7) oštećuje ili uništava zajedničku imovinu ili imovinu žene ili ženskog djeteta ili pokušava da to učini (član 12 stav 1 tačka 7);

8) uskraćuje osnovna sredstva za egzistenciju ženi ili ženskom djetetu (član 12 stav 1 tačka 8);

9) drskim ponašanjem ugrožava mir žene ili ženskog djeteta (član 12 stav 1 tačka 9); ili

10) uskraćuje, ograničava kretanje ili uništava pomagala ili opremu ženi ili ženskom djetetu koje je lice sa invaliditetom (član 12 stav 1 tačka 10).

Odgovornost za nepostupanje po naredbi

Član 44

Kaznom zatvora od najmanje trideset dana kazniće se za prekršaj učinilac nasilja ako ne postupi po naredbi policijskog službenika o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje (član 33 stav 1).

Prekršajna odgovornost drugog lica

Član 45

Novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj:

1) odgovorno lice u državnom organu, drugom organu, zdravstvenoj, obrazovnoj i drugoj ustanovi, zdravstveni i socijalni radnik, nastavnik, vaspitač i drugo lice ako ne prijavi policiji učinjeno nasilje za koje sazna u vršenju svojih poslova (član 13 stav 2);

2) lice koje u djelokrugu svog rada sazna da učinilac nasilja ne postupa u skladu sa izrečenom zaštitnom mjerom i o tome ne obavijesti sud za prekršaje, centar za socijalni rad ili drugu ustanovu socijalne i dječje zaštite, policiju ili državnog tužioca (član 37 stav 2).

IV. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih akata

Član 46

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 47

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni list CG“, broj 46/10).

Stupanje na snagu

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".



Br: 06-040/23-7774

1. septembar 2023.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Vrijeme trajanja javne rasprave: 40 dana

Način sprovođenje javne rasprave: Ministarstvo pravde je dana 10. jula 2023. godine uputilo poziv za javnu raspravu građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Javni poziv podrazumijeva dostavljanje sugestija, primjedbi i komentara u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave, odnosno do 19. avgusta 2023. godine.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- Jelena Grdinić, generalna direktorica Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo,
- Ivona Đurašković Pašić, samostalna savjetnica u Direkciji za krivično zakonodavstvo.

Rezime dostavljenih sugestija, primjedba i komentara, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

R.br.	Podnosilac sugestije, primjedbe, komentara	Sugestija, primjedba, komentar	Odgovor na sugestiju, primjedbu, komentar
1.	Čabarkapa Sanja, građanka	Korekcija člana 3 tačke 6 Zakona: "Lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu, bez obzira na srodstvo". Predlog je da to budu lica koja su povezana sa porodičnim domaćinstvom preko srodstva sa nekim od članova te porodice, bez obzira na život u tom domaćinstvu. Naime, sve je češća situacija da članovi porodičnog domaćinstva i ne žive zajedno, pa eliminisati ta lica zbog činjenice da li žive u porodičnoj zajednici ili ne, ne bi bilo opravdano. Nadalje, u praksi imamo dosta primjera, kao što je recimo veza snajki i zaova, zetova (sestra koja ne živi sa bratovom ženom ali može da bude žrtva nasilja) a veže ih upravo	Predlog se ne prihvata. Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici proširen je pojam porodice odnosno definisano je ko se sve smatra u smislu ovog zakona članom porodice. Takođe, urađeno je usaglašavanje sa pojmom porodice ili porodične zajednice koja je propisana Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

		porodična veza brata i sestre. Dakle, predlog je da se svakako pobroji više lica koja se mogu podvesti pod zakonski nabrojane razloge članove porodice, jer su u vezi sa tom porodicom ali ne žive u istoj.	
2.	UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE (UMHCG)	Član 11 Poslije (dodate) tačke 11, dodaju se nove tačke koje glase: 12) Uskraćuje i ograničava kretanje članu porodice koji je lice sa invaliditetom; 13) Vršiti prisilni medicinski tretman, ograničavanjem ili davanjem medikamenata, lijekova i drugih medicinskih sredstava.	Predlog se djelimično prihvata. Predlog izmjena odnosi se na član 7 Nacrta zakona. Prihvata se tačka 12 tako što će se upodobiti sa članom 7 tačka 11 Nacrta zakona. Predložena tačka 13 ne prihvata se, tačka nije dovoljno razrađena jer se određene situacije mogu podvesti pod član 222 (Kršenje porodičnih obaveza) KZCG.
3.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	U članu 7 Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (u daljem tekstu: Nacrt Zakona), stav 7 briše se. Stav 10 mijenja se i glasi: „Stav 3 mijenja se i glasi: „Težim oblikom nasilja u porodici smatra se nasilje nad djetetom i licem s invaliditetom, a naročito ako član porodice: 1) prikriva člana porodice s invaliditetom; 2) sakriva informacije na koje član porodice s invaliditetom ima pravo; 3) namjerno ili pogrešno interpretira riječi i navike člana porodice s invaliditetom; 4) zloupotrebljava punomoćje člana porodice s invaliditetom; 5) prisiljava člana porodice s invaliditetom da ostane u kolicima ili krevetu suprotno njegovoj volji; 6) uništava, uskraćuje ili ograničava korišćenje pomagala ili opreme članu porodice s invaliditetom.”.	Predlog se djelimično prihvata. Predloženi oblici nasilja nad licima sa invaliditetom mogu se u podvesti pod tačku 1 koja je i po važećem zakonu predviđena kao teži prekršaj. Onaj dio oblika nasilja koji se ne može podvesti pod tačku 1 ulazi u zonu krivične odgovornosti, te isto nije predmet prekršajnog zakona.

4.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	Član 11 Nacrta Zakona mijenja se i glasi: „U članu 12 u stavu 2, 3 i 4, riječi: „lica sa posebnim potrebama” zamijenjuju se riječima: „lica s invaliditetom”. U stavu 3 riječi: „jednom mjesečno” zamijenjuju se riječima: „jednom u 6 mjeseci”. Nakon stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Timovi iz stava 3 ovog člana čine predstavnici: centra za socijalni rad, organa i službi lokalne uprave, policije, nevladinih organizacija lica s invaliditetom i stručnjaka koji se bave pitanjima porodice.” Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.”	Predlog se ne prihvata iz razloga što je predmetna materija definisana zakonom kojim se uređuje oblast socijalne i dječije zaštite, te se iz tog razloga Nacrtom zakona ovaj član briše.
5.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	Poslije člana 11 Nacrta Zakona, dodaje se novi član koji glasi: „Član 12 Poslije člana 12, dodaje se novi član koji glasi: „Zaštita djece i lica s invaliditetom od nasilja Član 12a „U postupanju sa djetetom i licem s invaliditetom koje je žrtva nasilja sve uključene institucije i organizacije će obezbjediti puno i efektivno učešće ovih lica u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, uz obezbjeđivanje neophodnih prilagodavanja informacija, procedura i fizičkog okruženja shodno uzrastu i invalidnosti žrtve. Centar za socijalni rad će djetetu i licu s invaliditetom, koje je žrtva nasilja, obezbjediti nesmetano priznanje i uživanje prava na usluge podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i druge usluge socijalne i dječje zaštite, neophodne za zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta žrtve. Centar za socijalni rad je dužan da obezbjedi pružanje usluga iz stava 2 ovog člana po hitnom postupku, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja o slučaju nasilja nad djetetom i licem s invaliditetom.	Predlog se ne prihvata. Član 5 Nacrta zakona propisuje i taksativno nabroja koja su to prava koja uživa žrtva nasilja bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Prava i obaveze službenika Centra za socijalni rad uređeni su posebnim propisima.

		Centar za socijalni rad je dužan da obezbijedi pružanje usluga iz stava 2 ovog člana na području lokalne samouprave na kome dijete ili lice s invaliditetom ima prebivalište ili boravište, ili na području lokalne samouprave koje zahtjeva lice s invaliditetom."."	
6.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	U (sadašnjem) članu 17 Nacrta Zakona, poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Izuzetno od stava 3 ovog člana učiniocu nasilja nad djetetom ili licem s invaliditetom može se izreći zabrana približavanja i/ili kontaktiranja u trajanju do dvije godine."."	Predlog se ne prihvata. Propisivanje izuzetaka prilikom izricanja zaštitnih mjera nije u skladu sa normativnim uređenjem ovog zakona.
7.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	U (sadašnjem) članu 22 Nacrta Zakona, poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: „U stavu 3 poslije riječi: „ukinuti izrečenu zaštitnu mjeru.” briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: „osim u slučaju nasilja nad djetetom ili licem s invaliditetom."."	Predlog se ne prihvata. Član 29 stav 4 važećeg zakona propisuje da je organ za prekršaje dužan da podnosioca zahtjeva upozori na moguće posljedice propuštanja podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka. Time se dodatno utiče na podnosioca, da razmotri da li će podnijeti zahtjev za pokretanje postupka i samim tim stavlja mu do znanja da se zaštitna mjera može ukinuti.
8.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	U (sadašnjem) članu 24 stavu 1 Nacrta Zakona, tačka 10 briše se. Stav 4 mijenja se i glasi: „Novčanom kaznom od najmanje 1.000 eura ili kaznom zatvora od najmanje 60 dana kazniće se za prekršaj član porodice, ako: 1) prikriva člana porodice s invaliditetom (član 8 stav 3 tačka 1); 2) sakriva informacije na koje član porodice s invaliditetom ima prava (član 8 stav 3 tačka 2); 3) namjerno ili pogrešno interpretira riječi i navike člana	Vidjeti obrazloženje predloga/inicijative broj 3.

		porodice s invaliditetom (član 8 stav 3 tačka 3); 4) zloupotrebljava punomoćje člana porodice s invaliditetom (član 8 stav 3 tačka 4); 5) prisiljava člana porodice s invaliditetom da ostane u kolicima ili krevetu suprotno njegovoj volji (član 8 stav 3 tačka 5); 6) uništava, uskraćuje ili ograničava korišćenje pomagala ili opreme članu porodice s invaliditetom (član 8 stav 3 tačka 6).“.	
9.	Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (I MI Boke)	Poslije (sadašnjeg) člana 26 Nacrta Zakona, dodaje se novi član koji glasi: „Član 27 (odnosno 28 U članu 39 poslije stava 1, dodaje se novi stav koji glasi: „Novčanom kaznom od 1500 eura do 2000 eura kazniće se za prekršaj: 1) odgovorno lice u centru za socijalni rad, ako centar za socijalni rad ne uspostavi preciznu evidenciju djece i lica s invaliditetom na svojoj teritoriji (član 12 stav 2); 2) odgovorno lice u centru za socijalni rad ako poseban tim ne obilazi porodice u kojima su smještena ili žive djeca i lica s invaliditetom najmanje jednom u 6 mjeseci (član 12 stav 3); 3) odgovorno lice u centru za socijalni rad ako centar za socijalni rad ne podnese pisani izvještaj o stepenu ostvarivanja socijalne zaštite djece i lica s invaliditetom ministarstvu nadležnom za poslove socijalnog staranja, najmanje jednom u šest mjeseci (član 12 stav 5); 4) odgovorno lice u policiji, sudu za prekršaje, državnom tužilaštvu, centru za socijalni rad, državnom organu, drugom organu, zdravstvenoj, obrazovnoj i drugoj	Ministartvo pravde će razmotriti predlog u dijelu koji se odnosi na povećanje raspona novčanih kazni za prekršajnu odgovornost drugog lica. Što se tiče predloga kaznenih odredbi ne prihvata se, iz razloga što predložene tačke nijesu predmet uređenja ovog zakona.

		ustanovi, ako ne obezbjedi puno i efektivno učešće djeteta i lica s invaliditetom u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, uz obezbjeđivanje neophodnih prilagodavanja informacija, procedura i fizičkog okruženja shodno uzrastu i invalidnosti žrtve (član 12a stav 1); 5) odgovorno lice u centru za socijalni rad ako centar za socijalni rad ne obezbjedi nesmetano priznanje i uživanje prava na usluge socijalne i dječje zaštite, neophodne za zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta žrtve s invaliditetom, po hitnom postupku, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja o slučaju nasilja nad djetetom i licem s invaliditetom, na području lokalne samouprave na kome dijete ili lice s invaliditetom ima prebivalište ili boravište, ili na području lokalne samouprave koje zahtjeva lice s invaliditetom (član 12a stav 2, 3 i 4).".	
10.	NVO Centar za ženska prava	U članu 4, stav 2, tačka 5 riječ „krivične“, briše se, tako da glasi: „da bude ispitana bez neopravdanog odlaganja nakon podnošenja prijave, kao i da se dalja saslušanja sprovode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe prekršajnog postupka	Predlog se prihvata.
11.	NVO Centar za ženska prava	U članu 11a „Zaštita i podrška za djecu svjedoke“, stav 1, poslije riječi „isto prijaviti Centru za socijalni rad“, dodaje se „ i sudu u čijoj je nadležnosti odluka o vršenju roditeljskog prava i načinu održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim dijete ne živi. Sud je dužan da osigura da odluka o vršenju roditeljskog prava i ostvarivanja prava na posjetu ne ugrozi prava i bezbjednost žrtve ili djece“.	Predlog se djelimično prihvata u dijelu koji se odnosi na pravopisno usklađivanje Nacrta zakona. Dio predloga koji se odnosi na vršenje roditeljskog prava se ne prihvata jer isti nije u skladu sa Porodičnim zakonom i načelima parničnog postupka prema kojima se odlučuje o ograničenju ili lišenju roditeljskog prava.

		U istom članu, u rečenici „Organi iz člana 5 st. 1 i 2, ukoliko imaju neposredna saznanja o nasilju u porodici u kojem je uključeno“ , upotrijebiti odgovarajući padež („u koje je uključeno“).	
12.	NVO Centar za ženska prava	U članu 20 ZZNP, pored navedenih, mjere zaštite bi trebalo dopuniti i odredbama koje učiniocu nasilja zabranjuju posjedovanje ili kupovinu vatrenog oružja.	Predlog se ne prihvata. Predmetna materija se uređuje propisima o oružju.
13.	NVO Centar za ženska prava	U članu 29 st. 1 mijenja se i glasi: „Ako ocijeni da su žrtva ili članovi njene porodice u opasnosti od daljeg nasilja, sud za prekršaje može prije pokretanja i u toku postupka izreći zaštitnu mjeru, bez odlaganja, a najkasnije u roku <u>od 24 časa</u> od časa prijema zahtjeva.	Predlog se ne prihvata. Nije moguće sprovesti sve potrebne radnje za izricanje zaštitinih mjera u roku od 24 časa.
14.	NVO Centar za ženska prava	Član 33 stav 1 ZZNP mijenja se i glasi: Rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri sud za prekršaje će bez odlaganja dostaviti organu ili ustanovi nadležnoj za sprovođenje izvršenja“. Briše se “a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.”	Predlog se ne prihvata. Usled objektivnih nemogućnosti propisuje se krajnji rok za dostavu rješenja o izrečenoj zaštitnoj mjeri.
15.	NVO Centar za ženska prava	U članu 31 dodaje se novi stav koji glasi: Prije donošenja rješenja o prestanku izrečene zaštitne mjere sud za prekršaje je dužan da pribavi novu procjenu rizika po bezbjednost žrtve ili članova njene porodice.	Predlog razmatran na sastancima radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, gdje je zaključeno da još uvijek nisu stvoreni odgovarajući preduslovi da bi ovakav predlog mogao biti implementiran.
16.	NVO Centar za ženska prava	U članu 36 dodaje se novi stav koji glasi: „Prilikom odlučivanja o novčanoj kazni, sud za prekršaje će voditi računa o sposobnosti učinioca nasilja da ispuni svoje finansijske obaveze prema žrtvi ili zajedničkoj djeci.	Predlog se ne prihvata. Predlog nedovoljno definisan. Nije moguće jasno utvrditi na osnovu čega će se dokazivati sposobnost učinioca nasilja da ispuni finansijske obaveze prema žrtvi ili zajedničkoj djeci.
17.	NVO Centar za ženska prava	Član 39 mijenja se i glasi: „Novčanom kaznom od 300 eura do 1000 eura kazniće se za prekršaj 1) odgovorno lice u državnom organu, drugom organu,	Ministarstvo pravde će razmotriti predlog u dijelu koji se odnosi na povećanje raspona novčanih kazni za prekršajnu odgovornost drugog lica.

		zdravstvenoj, obrazovnoj i drugoj ustanovi, zdravstveni i socijalni radnik, nastavnik, vaspitač i drugo lice ako ne prijavi policiji učinjeno nasilje za koje sazna u vršenju svojih poslova, ili ne postupi po prijavi ili po saznanju o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega, (član 9 stav 2); 2) lice koje u djelokrugu svog rada sazna da učinilac nasilja ne postupa u skladu sa izrečenom zaštitnom mjerom i o tome ne obavijesti sud za prekršaje, centar za socijalni rad ili drugu ustanovu socijalne i dječje zaštite, policiju ili državnog tužioca (član 32 stav 2). 3) Lice koje pomogne učiniocu nasilja u vršenju prekršaja iz člana 8 ovog Zakona."	
18.	NVO Centar za ženska prava	Bilo bi značajno posebnim članom propisati osnivanje Komisije za praćenje i unapređenje rada organa prekršajnog i krivičnog postupka i izvršenje sankcija za zaštitu od nasilja u porodici na sledeći način: (1) Komisija za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog i prekršajnog postupka i izvršenje sankcija u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici (u daljem tekstu: Komisija) obrazuje se pri ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa. (2) Članovi Komisije biraju se iz reda specijalizovanih sudija, državnih tužilaca, advokata, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove unutrašnjih poslova, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i predstavnika organizacija civilnog	Predlog se ne prihvata. Predloženo rješenje nije predmet ovog zakona.

		društva koje su specijalizovane za podršku žrtvama nasilja u porodici. (3) Komisija prikuplja izvještaje nadležnih organa, razmatra dostavljene izvještaje i na osnovu njih prati stanje. Na osnovu prikupljenih izvještaja i drugih potrebnih podataka, Komisija sačinjava godišnji izvještaj o primjeni ovog zakona. (4) Komisija dostavlja godišnji izvještaj ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa, a zatim ga objavljuje na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu. (5) Predsjednika i članove Komisije odlukom imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na vrijeme od četiri godine. (6) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi poslovnik o radu Komisije. (7) Koordinaciju rada Komisije i administrativne poslove Komisije vrši ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.	
--	--	---	--

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: **Podgorica, 1. septembar 2023.**

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno strategije: **Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo.**

GENERALNA DIREKTORICA



Jelena Grdinić